

t66_group_6 (TMJMjbq-
MuaL1xB63XHBAddyqhsVQzzM6Sw9)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v15_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_group_6 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_group_6 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (\neg v1_xboole_0 X1) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_funct_1 \\ & X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 X1)))))) \Rightarrow (\forall X3. ((v1_funct_1 X3) \wedge ((v1_funct_2 X3 X1 X0) \wedge \\ & (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X1 X0)))))) \Rightarrow (((v3_funct_2 \\ & X2 X0 X1) \wedge (X3 = k2_funct_1 X2)) \Rightarrow (v3_funct_2 X3 X1 X0))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v15_algstr_0 \\ & X1) \wedge ((v2_group_1 X1) \wedge ((v3_group_1 X1) \wedge (l3_algstr_0 X1)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X2. ((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 (u1_struct_0 X0) \\ & (u1_struct_0 X1)) \wedge ((v1_group_6 X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1)))))))) \Rightarrow ((v3_funct_2 \\ & X2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow ((v1_funct_1 (k2_funct_1 \\ & X2) \wedge ((v1_funct_2 (k2_funct_1 X2) (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 \\ & X0)) \wedge ((v1_group_6 (k2_funct_1 X2) X1 X0) \wedge (m1_subset_1 (k2_funct_1 \\ & X2) (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 X0)))))))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (u1_struct_0 X0)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l3_algstr_0 X0) \Rightarrow (l1_struct_0 X0) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\
& X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge ((v2_group_1 \\
& X1) \wedge ((v3_group_1 X1) \wedge (l3_algstr_0 X1)))) \Rightarrow ((r1_group_6 X0 X1) \Leftrightarrow \\
& (\exists X2.((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 (u1_struct_0 X0) \\
& (u1_struct_0 X1)) \wedge ((v1_group_6 X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\
& (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1)))))) \wedge (v3_funct_2 \\
& X2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1))))))
\end{aligned} \tag{5}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v15_algstr_0 X0) \wedge ((v2_group_1 \\
& X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 \\
& X1) \wedge ((v15_algstr_0 X1) \wedge ((v2_group_1 X1) \wedge ((v3_group_1 X1) \wedge (\\
& l3_algstr_0 X1)))) \Rightarrow ((r1_group_6 X0 X1) \Rightarrow (r1_group_6 X1 X0)))
\end{aligned}$$